



Na osnovu člana 28. tačka 22. Statuta Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine donosi

PROPOZICIJE LJETNOG DRŽAVNOG PRVENSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U PLIVANJU ZA 2025. GODINU

(Sarajevo - 13., 14. i 15.06. 2025. godine)

ČLAN 1.

Prvenstva organizuje Plivački Savez Bosne i Hercegovine (PSBiH) koji preko svojih organa i odbora utvrđuje sve propozicije i pravila za 2025 godinu. Prvenstvo se održava po pravilima PS BiH i FINA pravilima.

ČLAN 2.

Kategorije plivača koji učestvuju na državnim prvenstvima su slijedeće:

1. Dječaci do 12 godina (2013 i mlađi), djevojčice do 10 godina (2015 i mlađe)
2. Dječaci do 14 godina (2011-2012), djevojčice do 12 godina (2013-2014)
3. Kadeti /muški 15 i 16 godina (2009-2010), djevojčice 13 i 14 godina (2011-2012)
4. Juniori /muški 17 i 18 godina (2007-2008), žene 15 i 16 godina (2009-2010)
5. Apsolutna kategorija

Sve kategorije su zatvorene izuzev Apsolutne kategorije i štafetnih disciplina.

ČLAN 3.

Prvenstvo se održava zajedno za sve kategorije.

ČLAN 4.

Pravo nastupa imaju klubovi i takmičari koji su ispunili sljedeće uslove:

- a) da su registrovani u skladu sa Pravilnikom o registraciji PS BiH,
- b) da su izmirili sve obaveze prema PS BiH, PS F BiH, PS RS
- c) da ispunjavaju uslove propisane ovim Propozicijama.

ČLAN 5.

1. Klubovi su odgovorni za zdravstvenu kontrolu plivača, a službena prijava je garancija kluba o zdravstvenoj sposobnosti plivača, te da su ljekarski pregledani.





2. Svi takmičari moraju imati takmičarske legitimacije. Kontrolu takmičarskih legitimacija Delegat/Komesar prvenstva ima pravo zatražiti na sastanku delegata. Pojedinačna kontrola takmičara, radi utvrđivanja identiteta, može biti izvršena i u svakom trenutku prvenstva.
3. Upravni odbor Saveza, preko Delegata/Komesara prvenstva, zadržava pravo da izvrši doping kontrolu takmičara u skladu sa dogovorom sa agencijom. Doping kontrolu može vršiti samo Agencija za antidoping kontrolu BiH. Organizator je dužan da obezbijedi uslove za nesmetan rad doping kontrole. Sa rezultatima doping kontrole Upravni odbor će upoznati sve klubove i plivače.

ČLAN 6.

1. Prijava za takmičenje vrši se isključivo u lenex formatu. Prijava se dostavlja na e-mail adresu Saveza-psbih@yahoo.com i e-mail adresu BH TIMING-a, jedinstvene elektronske obrade podataka preko swimmranks.net - ISTOVREMENO. Ukoliko se, prilikom slanja prijave, ne pošalje na obje adrese, prijava NEĆE biti prihvaćena. Prijava mora stići, na gore navedene adrese, najkasnije do **utorka 11.06. 2025.** do 23:59 sati. Preliminarne startne liste biće postavljene na WEB stranici PS BIH ili na WEB stranicama www.swimrankings.net najkasnije do **četvrtka 13.06. 2025.** do 23:59 sati.
2. U prijavi mora biti navedeno ime i prezime delegata-predstavnika kluba. Ako na takmičenju delegat kluba ne može iz nekih razloga više obavljati tu funkciju, klub ga može zamijeniti drugim delegatom i o tome obavijestiti delegata takmičenja. Obradu podataka svih takmičenja na nivou BiH (državnih i međunarodnih) vrši BiH Timing, a provjera podataka vrši se u saradnji sa generalnim sekretarom PS BiH.

ČLAN 7.

U prijavi za takmičenje, takmičaru se upisuje najbolje isplivano vrijeme u posljednjih 12 mjeseci. Prijavljeno vrijeme mora biti iz odgovarajućeg bazena. Takmičar može biti prijavljen bez vremena (NT) samo u slučaju da nema isplivano vrijeme u toj disciplini ni na jednom takmičenju u posljednjih godinu dana.

ČLAN 8.

1. Za pojedinačno prvenstvo klub ima pravo da prijavi neograničen broj takmičara u svakoj individualnoj disciplini programa i po jednu štafetu po kategoriji. U jednom dijelu programa takmičar ima pravo nastupa u tri individualne discipline i u štafeti. U štafeti mogu plivati samo takmičari koji su prijavljeni za to prvenstvo. Kategorije za štafete nisu zatvorene, mlađa kategorija može plivati za stariju u štafeti. Ukoliko takmičar pliva samo u štafeti dužan je takođe platiti startninu.
2. Ukoliko se takmičar prijavljen u štafeti razboli i dobije uvjerenje od dežurnog ljekara da ne može nastupiti, može biti zamijenjen drugim plivačem, uz obavještenje sudijskog aparata i izmjenu u startnoj listi. Ukoliko takmičar bude prijavljen za više nastupa u jednom dijelu takmičenja, priznaju se prve **tri** discipline po utvrđenom rasporedu programa.

ČLAN 9.

Van konkurenkcije (VK), može se nastupiti samo uz odobrenje Saveza – na prethodni upit. U tom slučaju takmičar nastupa u prvoj grupi.

ČLAN 10.

1. Prijavljeni takmičar može se odjaviti prije početka prvenstva. Konačne odjave vrše se na tehničkom sastanku, jedan sat prije početka takmičenja. Takmičar koji se ne pojavi na startu, a nije pravovremeno odjavljen, nema pravo nastupa u tom dijelu prvenstva, a ako je prijavljen u štafeti ne može biti zamijenjen i u tom slučaju štafeta neće moći nastupiti. Takmičar koji se pojavi na startu, a ne pliva,



može da nastupi u narednim trkama, osim u slučaju potvrde dežurnog ljekara, kada se ne mora ni pojaviti na startu niti platiti kaznu.

2. Svi takmičari plaćaju jedinstvenu startninu u iznosu od 30 (trideset) KM. Uplata startnine se vrši na sastanku delegata ili na žiro račun Saveza . Plaćanja startnine oslobođeni su plivači koji imaju A reprezentativnu normu (seniorsku ili juniorsku u odnosu na bazen na kojem se održava prvenstvo 25m ili 50m) u trenutku održavanja prvenstva, norma vrijeme ne može biti starije od 12 mjeseci. Kazne se plaćaju organizatoru takmičenja odmah po završetku jednog dijela takmičenja u skladu sa Odlukom o visini taksi, kazni, naknada i drugih davanja koju je donio PS BiH.

ČLAN 11.

1. Klub za koga se utvrdi da je dao netačne podatke o isplivanom vremenu takmičara, u prijavi za takmičenje (a ne može dokazati da je vrijeme isplivano), kazniće se sa 300 (tristotine) KM. Klub može da prijavi takmičara slabije vrijeme u odnosu na svoje najbolje vrijeme.
2. Za netačno prijavljeno godište takmičara, kao i lažno ime, klub će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 (hiljadu) KM uz pokretanje disciplinskog postupka za odgovorno lice u klubu. Provjere ispravnosti prijavljenih podataka vrši lice zaduženo za obradu podataka, u saradnji sa generalnim sekretarom PS BiH, sve eventualne greške u prijavama moraju biti ispravljene prije sastanka delegata (sat vremena prije početka prvenstva).

ČLAN 12.

Kape plivača, na prvenstvu mogu biti: klupske, sa znakom saveza ili BiH ili neutralne (dozvoljava se ime sponzora kluba ili plivača/plivačice). Ukoliko se dogodi da plivač/ plivačica nastupi sa oznakom druge države na kapi – biće upozoren od strane startera, a ako ne promjeni kapicu, biće diskvalifikovan. Plivački kostimi koje koriste plivači/plivačice moraju biti na listi odobrenih kostima – WA. Plivač/plivačica koji nastupi sa kostimom koji nije na listi odobrenih, biće upozoren od strane startera ili ako ne promjeni kostim, biće diskvalifikovan. Zabranjena je upotreba plivačkih odijela za dječake do 12 godina i za djevojčice do 10 godina. Za kontrolu kostima zadužen je Vrhovni sudija i sudijski aparat u cijelini. Ukoliko plivač/plivačica na pomoćnom startu nije upozoren od strane sudijskog aparata a nastupa u kostimu koji nije na listi odobronih kostima a utvrdi se da je plivao u tom kostimu biće diskvalifikovan, a sudija kažnen.

ČLAN 13.

Na prvenstvu se pliva na onoliko staza koliko je ploča elektronike, poštujući pravilo da se ne može plivati u onim stazama u kojima su fiksirane stepenice.

ČLAN 14.

1. Na prvenstvu se u svim individualnim disciplinama (osim 800m i 1500m slobodno, koje su ograničene na dvije grupe – 16 najbolje prijavljenih rezultata isplivanih u zadnjih 12 mjeseci), plivaju kvalifikacije u jutarnjem dijelu programa A i B finale u popodnevnom dijelu programa. A i B finala formiraju se na osnovu 20 najbržih takmičara u Apsolutnoj kategoriji (A finale – 10 takmičara, B finale -10 takmičara). 400 m slobodno i 400m mješovito je ograničeno u tri grupe u kvalifikacijama, po vrijednosti prijavljenog rezultata.
2. Medalje se dodjeljuju za sve kategorije u jutarnjem djelu programa, osim za Apsolutnu kategoriju. Medalje u popodnevnom djelu programa dodjeljuju se samo za tri prvoplasirana takmičara u A finalu. Grupe za kvalifikacije se formiraju u odnosu na nosioce grupa (WA SW 3.1.2 i dalje).
3. Prijavljeni takmičari sa vremenima imaju prednost u odnosu na NT.
4. NT može plivati ukoliko ima slobodnih mjesta u dvije grupe u disciplinama 800m i 1500m slobodno, prednost u prijavama će imati stariji plivači (godište, mjesec rođenja).



5. Štafete se plivaju kao direktno finale, mlađe kategorije u jutarnjem dijelu programa, a mlađi juniori, juniori i apsolutno, u popodnevnom dijelu programa.
6. Ukoliko se prijavljuje štafeta za obaranje rekorda u uzrasnim kategorijama PSBiH potrebno je najaviti istu kod obrade podataka.

ČLAN 15.

Odjave nastupa u A, B finalu se vrše pismeno, na formularu za odjave, najkasnije 30 minuta od objavlјivanja rezultata u kvalifikacijama za određenu disciplinu. Takmičari koji se ne pojave u finalima biće zamijenjeni takmičarima koji su plasirani kao rezerve (9 i 10 mjesto u kvalifikacijama) u tim disciplinama.

ČLAN 16.

Proglašenja pobjednika vrše se na način kako je to regulisano ovim Propozicijama. Osvajači medalja OBAVEZNI su da se pojave na pobjedničkom postolju u odgovarajućoj sportskoj opremi, majicama ili trenerkama (ne u kupaćim kostimima). Izuzetak može biti ako je takmičar, zbog zgušnutog rasporeda, na pomoćnom startu i nastupa u narednoj disciplini u trenutku dodjele. Nagrade obezbeđuje organizator prvenstva.

ČLAN 17.

Prvenstvo počinje u petak u 17:00 sati, dok u subotu i nedjelju prvenstvo počinju u 09:00 (devet) sati prije podne i u 17:00 (sedamnaest) sati poslijepodne. Rasplivavanje je 1 (jedan) sat prije početka svakog dijela prvenstva. Državna prvenstva se vrše po pravilu tzv. start prve tri najbolje grupe, izuzev 800m i 1500m slobodno, kao i pravilo tzv. letećeg starta. Delegat prvenstva može pomjeriti početak nekog dijela prvenstva o čemu delegati klubova moraju biti blagovremeno obaviješteni.

ČLAN 18.

Tehnički sastanak (sastanak delegata-predstavnika klubova) održava se 1 (jedan) sat prije početka prvog dijela prvenstva. Sastankom rukovodi Delegat saveza i Vrhovni sudija takmičenja. Na sastanku se vodi Zapisnik, koji se dostavlja kancelariji saveza zajedno sa izvještajima službenih lica, delegata i vrhovnog sudije. O vremenu i mjestu održavanja sastanka organizator prvenstva je dužan pravovremeno obavijestiti sve klubove učesnike. Sastanak delegata može se održati po potrebi, a na zahtjev Delegata takmičenja, u bilo kom trenutku u toku prvenstva.

ČLAN 19.

Na prvenstvima se vrši elektronsko mjerjenje vremena. Ukoliko na takmičenju otkaže elektronski sistem za mjerjenje vremena, Vrhovni sudija može dozvoliti i ručno mjerjenje, ali se takav rezultat ne može vrednovati kao rekord, a u zapisniku se mora naznačiti da je ručno izmjereno vrijeme. Stručni odbor PSBiH zajedno sa obradom podataka vodi evidenciju rekorda Bosne i Hercegovine u plivanju po kategorijama i disciplinama.

ČLAN 20.

Službeno otvaranje prvenstva vrši se u 16,45 časova drugog dana takmičenja, uz svečani defile ekipa. Prvenstvo će otvoriti predstavnik PSBiH ili lice koje organizator odredi uz odobrenje UO PSBiH. Na otvaranju Državnog prvenstva podiže se zastava i svira himna Bosne i Hercegovine.



ČLAN 21.

Domaćini prvenstava, uprave bazena domaćina u saradnji sa predstavnicima PS BiH, dužni su sprovesti odluke PS BiH koje proističu iz ugovornih obaveza koje je preuzeo PS BiH u odnosu na pokrovitelje, sponzore ili donatore. Ova odredba je dio Protokola koji se potpisuje sa bazonom domaćinom uoči održavanja prvenstava.

ČLAN 22.

1. Za državna prvenstva, vrhovnog sudiju, startera i glavnog mjerioca vremena, delegira UO i SO PSBiH, dok za međunarodna prvenstva klub organizator delegira sudije sa liste sudija PS BiH.
2. **Sastav službenih lica koje imenuje UO treba sačinjavati VS, GM, DELEGAT i STARTER s tim da je po jedan SL predstvanik drugog entitetskog saveza. Ako se državno održava u Banja Luci jedno od SL treba biti iz PS F BiH, a ako se državno održava u Sarajevu jedno od SL treba biti iz PS RS.** Na prvenstvu se vodi zapisnik čiji oblik utvrđuje UO PS BiH. Zapisnik vodi delegat/ komesar i isti mora biti dostavljen u elektronskoj formi, sa svim popratnim dokumentima, u roku od 3 dana od završetka takmičenja, od strane delegata/komesara prema PS BiH, na službenu e-mail adresu PS BiH.
3. Delegata prvenstva određuje UO PS BiH, na prijedlog SO PS BiH. Ukoliko delegirani sudija odbije da sudi državno prvenstvo, bez opravdanog razloga koji može biti samo bolest ili odsustvo iz BiH, ne može biti sudija niti na jednom takmičenju koje se održava u BiH, biće kažnjен u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti PS BiH. Svaki sudija dužan je da nosi svoju legitimaciju na vidljivom mjestu sa svojim imenom i prezimenom. Sudije moraju biti jednoobrazno obučeni.
4. PS BiH vrši kontrolu suđenja, putem ovlaštenih lica, a koja se imenuju istovremeno kad i službena lica na prvenstvu, koji će izvještaj dostaviti u roku od 24 sata, od sata završetka prvenstava, prema PS BiH, u elektronskoj formi na službenu e-mail adresu PS BiH. Sudije su dužne popunjavati obrasce koje sačini PS BiH, kod svake radnje koju je potrebno dokumentovati (ručno mjerjenje vremena od strane glavnog mjerioca vremena i sl), a obrasci se odmah po završenoj disciplini predaju delegatu/komesaru, te su sastavni dio zapisnika.

ČLAN 23.

1. Klubovi mogu kontaktirati sa delegatom/komesarom prvenstva, ulagati prigovore i žalbe, samo preko delegata kluba. Po uočenoj nepravilnosti, u roku od 15 minuta, delegat kluba usmeno može tražiti objašnjenje od vrhovnog sudije koji mu odmah može dati odgovor. Ukoliko delegat kluba nije zadovoljan, u roku od 30 minuta može se pisati žalba Delegatu prvenstva, uz uplatu takse 100 KM. O žalbi odlučuje petočlana komisija u sastavu, vrhovni sudija, sudija koji je uočio nepravilnost/sudija koji je trebao uočiti nepravilnost, delegat prvenstva, konsultant PS BiH ispred UO i delegat kluba koji se žali. Komisija se imenuje kad i službena lica za određeno prvenstvo. Komisija odlučuje većinom glasova i ne može biti uzdržanih.
2. Usmeni odgovor na žalbu daje se u roku od 30 (trideset) minuta od zaprimljene žalbe, a pisani najkasnije u roku od 1 (jednog) sata po završetku tog dijela takmičenja. Naknadni prigovori neće se uzimati u razmatranje. Ukoliko žalba bude povoljno riješena, taksa se vraća uplatiocu. Nezadovoljni klub odlukom o žalbi ima pravo prigovora, u drugom stepenu, Upravnom odboru PS BiH, u roku od 3 dana od sata završetka prvenstva, uz uplatu takse u iznosu od 200 (dvjestotine) KM na žiro račun PS BiH. U slučaju pozitivnog rješenja, taksa se vraća.
3. UO PS BiH na prigovor odgovara u roku od 3 dana od sata kada je žalba zaprimljena putem e-maila na službenu e-mail adresu PS BiH. Prigovor mora sadržati razloge, obrazloženje, te eventualne dokaze. Video snimak ne može biti dokaz. Prigovor u drugom stepenu se podnosi iz razloga povrede ovih Propozicija ili WA pravila.



ČLAN 24.

Program prvenstva je slijedeći:

RASPORED DISCIPLINA

(Direktna finala)

PETAK, 17:00h:

Red. Br.	Disciplina	Pol
1	800m slobodno	Ž
2	1500m slobodno	M
3	400m mješovito	Ž/M
4	4x200m slobodno (ml. junior/junior, apsolutna)	Ž/M

KVALIFIKACIJE:

SUBOTA, 09:00h:

Red. Br.	Disciplina	Pol
1	50 delfin	Ž/M
2	400 slobodno	Ž/M
3	100 prsa	Ž/M
4	100 leđa	Ž/M
5	200 delfin	Ž/M
6	50 slobodno	Ž/M
7	200 mješovito	Ž/M
8	1500 slobodno (sporija brupa)	Ž
9	4x50m slobodno (mladi kadeti, kadeti)	Ž/M

A i B FINALA:

SUBOTA, 17:00h:

Red. Br.	Disciplina	Pol
1	50 delfin	Ž/M
2	400 slobodno	Ž/M
3	100 prsa	Ž/M
4	100 leđa	Ž/M
5	200 delfin	Ž/M
6	50 slobodno	Ž/M
7	200 mješovito	Ž/M
8	1500 slobodno (brza grupa)	Ž



9	4x100m slobodno (mladi junior, juniori apsolutna)	Ž/M
----------	--	------------

KVALIFIKACIJE:

NEDJELJA, 09:00h:

Red. Br.	Disciplina	Pol
1	50 prsa	Ž/M
2	200 slobodno	Ž/M
3	50 leđa	Ž/M
4	100 delfin	Ž/M
5	200 psa	Ž/M
6	100 slobodno	Ž/M
7	200 leđno	Ž/M
8	800 slobodno (sporija grupa)	M
9	4x50 mješovito (mladi kadeti, kadeti)	Ž/M

A i B FINALA:

NEDJELJA, 17:00h:

Red. Br.	Disciplina	Pol
1	50 prsa	Ž/M
2	200 slobodno	Ž/M
3	50 leđa	Ž/M
4	100 delfin	Ž/M
5	200 psa	Ž/M
6	100 slobodno	Ž/M
7	200 leđno	Ž/M
8	800 slobodno (brza grupa)	M
9	4x50 mješovito (mladi kadeti, kadeti)	Ž/M

ČLAN 25.

1. Na prvenstvu je dozvoljeno naknadno plivanje na rezultat, record i slično. Najava rekorda se plaća iznosom visine startnine (30 KM).
2. Zadržavaje trenera pored plivača davanje ritma svom plivaču ili plivačima (zviždanjem, pljeskanjem i sl.) , povlači diskvalifikaciju takmičara jednog ili više iz tog kluba, ukoliko ih je više u toj discipline.
3. Ukoliko je trka u nekoj discipline startala, plivač koji je zakanio na start, ne može uskočiti u bazen i plivati. Kazna za ovakav prekršaj je diskvalifikacija sa takmičenja, brisanje rezultata sa tog takmičenja i pokretanje disciplinskog postupka.



ČLAN 26.

Prvenstva će se održavati na bazenima koji ispunjavaju sve uslove u skladu sa WA pravilima i ovim Propozicijama. Odluku o mjestu održavanja državnih prvenstava donosi UO PS BiH, vodeći računa o interesima PS F BiH i PS RS, finansijskim razlozima i sl.

ČLAN 27.

Ukoliko PS BiH nije u mogućnosti organizovati državno prvenstvo, organizaciju istog može povjeriti jednoj od članica Saveza, na osnovu raspisanog konkursa i uslova koje eventualno ponudi zainteresovani organizator.

ČLAN 28.

Stupanjem na snagu ovih Propozicija prestaju da važe sve do sada donesene Propozicije.

ČLAN 29.

PS BiH zadržava pravo izmjene i dopune ovih Propozicija.

ČLAN 30.

Ove Propozicije stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.



Edhem Pašukan s.r.
Predsjednik
Plivački savez Bosne i Hercegovine
Maj 2025. godine